



Mdi Angie Motshekga.
Tona ya Thuto ya
Motheo



Mna Enver Suryt.
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšomo tše di tšweleeditšwe go thuša bana ba Afrika-Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo. Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo. Mna Enver Suryt.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikešetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika-Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekte ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinopokolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo. e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa. ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo. ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta. le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.


Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola. ba ithuta. le gore wena. morutiši. o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena. barutiši. le barutwana ba lena. katlego. ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.

ISBN 978-1-4315-0053-6



9 781431 500536



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0053-6
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Go Ithuta Molaotheo wa Repabliky ya Afrika-Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika-Borwa o swere melao ya maemo a godimo a naga ya Afrika-Borwa. Melao ye e godimo ka maemo, go feta a mopresidente, a godimo ga dikgorotsheko tše godimo gape a ka godimo ga a mmušo.

Melao ye e lego Molaotheong wa naga, e hlaloša ka mokgwa wo batho ba swanetšego go swarana ka gona, gape le gore ba na le ditokelo dife le maikarabelo afe kgahlanolong le batho ba bangwe. Molaotheo wa naga o swanetše go re šireletša ka moka gona bjale, o be o tle o šireletše bana ba rena ka moso.

Re se lebale mo re tšwago.

Re se ke ra bušeletša diphošo tše moo re tšwago.

Molaotheo wa rena o re thuša go akanya le go aga bokamoso bjo bokaone bja rena ka moka.

Rena, batho ba Afrika-Borwa;

Re elelwa ditlhokatoka tše rena tše maloba;

Re hlompha bao ba ilego ba hlokoafetšwa toka le tokologo nageng ya gaborena; Re hlompha bao ba ilego ba katanela go aga le go hlabolla naga ya gaborena; ebile Re dumela gore Afrika-Borwa ke ya batho bohole ba ba dulago go yona; re le ngata e tee le ge re fapano ka ditšo.

Ka fao, ka baemedi ba rena bao ba kgethilwego ntle le kgapeletšo, re amogela molaotheo wo bjalo ka molaomogolo wa Repabliky gore re tlo—

Fodiša dipaphano tše kgale mme re bope setšhaba seo se theilwego godimo ga dikelo tše temokrasi, toka setšhabeng le ditokelomotheo tše batho;

Aga motheo wa setšhaba se se lokologilego sa temokrasi moo mmušo o theilwego godimo ga thato ya batho gomme moagi yo mongwe le yo mongwe a šireleeditšwego ke molao;

Kaonafatša khwalithi ya bophelo bja baagi ka moka le go lokolla bomakgoni bja motho yo mongwe le yo mongwe; le go

Aga Afrika-Borwa ye e kopanego ya temokrasi yeo e ka kgonago go tše maemo a yona a maswanedi bjalo ka setšhaba se se ikemetšego ka noši ditšhabeng tše lefase ka bophara.

Nyaka ditokelo tše gago bjalo ka Moafrika-Borwa gomme o be le maikarabelo a go šireletša ditokelo tše ba bangwe.

Tseba molao wa ditokelo tše gago le Molao wa Maikarabelo

E ke Morena a ka boloka setšhaba sa geso.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Dipukutšomo tše di hwetšagala mo go mohlwaela wo ke:

- Lelemetlaleletšo la Pele Mphato wa 1 – 3 (Ka maleme ka moka a semmušo)
- Lelemetlaleletšo la Pele Mphato wa 4 – 6 (Ka Seisimane)
- Leleme la Gae Mphato wa 1 – 6 (Ka maleme ka moka a semmušo)
- Mmetse Mphato wa 1 – 3 (Ka maleme ka moka a semmušo)
- Mmetse Mphato wa 4 – 6 (Ka Seisimane le Seafrikanse)
- Mabokgoni a Bophelo Mphato wa 1 – 3 (Ka maleme ka moka a semmušo)

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya 2


ISBN 978-1-4315-0053-6



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

E boleeditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS



Leina:

Phapoši:



SEPEDI LELEME
LA GAE

Puku ya 2
Kotara ya 3 & 4



Alfabete

Aa



Bb



Cc



Dd



Ee




Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk



Ll



Mm



Nn



Oo



Pp



Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv



Ww



Xx



Yy



Zz



E re menwana ya gago e go thuše go bala

Ka nako ge o bala o ka hwetša mantšu ao o sa a tsebego. Ge se se direga a menwana ya gago e go thuše. Wo mongwe le wo mongwe wa menwana ya gago e ka go thuša go bitša lentšu, le go humana gore lentšu le ra goreng.


Lebelela seswantšho.
Bona ge eba se ka
go thuša go humana
gore lentšu ke lefe.

Lebelela lentšu ka
tlhokomelo, gomme o
leke go bona ge eba go
na le dikarolo tša lentšu
tše o di tsebago.

O ka leka go arola
lentšu go ya ka
medumo ya go
fapania. Leka go
bolela lentšu leo.

Ge eba o saš itwa go
humana karabo, e re
mogwera wa gago,
mogolo wa gago wa
mošemane goba wa
mosetsana goba morutiši
wa gago, a go thuše.

Leka go tlogela
lentšu, gomme o bale
go fihla maf elelong a
lefoko.



Ba kgopele ba go botše gore le bitšwa
bjang le gore le ra eng. Le ngwale ka
pukuntšung ya gago gore o se le lebale.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Sixth edition 2016


ISBN 978-1-4315-0053-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato
wa

I



L e i e m e
I a g a e

ka SEPEDI



Puku ye ke ya:

Puku ya

2

SEPEDI

Morero wa 5: Seo re ipshinago ka sona

Kotara ya 3: Beke ya 1–4

65 Diruiwaratwa 2

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši.
Go nyalanya mantšu ao a lego dikaranteng le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala A.
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

66 Dimpša le dikatse 4

Go ngwala ditumanoši tša maleba gore lentšu le nyalane le seswantšho.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko mo go ditumanoši
Go ſomiša telanalo ya dialfabeto gore a kopanyo marontho.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala leina la gagwe.

67 Ke duma ge nkabe ke na le hlapi 6

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo hl, kh, ph.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala B
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

68 Diruiwaratwa le diphooftlo tše dingwe 8

Tħala seswantšho sa seruiwaratwa gomme o bolele le mogwera wa gago ka ga sona.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko go medumo ye: ph, th, hl, ks, ts.
Mošongwana wa boithabišo: Segħa diswantšho tħa diphooftlo tħa polaseng gomme o di mamaretħe mo seswantħong sa polasa.

69 Boithabišo ka ntle letšatšing 10

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: Medumo ya ditumanoši u.i.e.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala C
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

70 Tlotlontšu 12

Go ngwala: Go ngwala ditumanoši, go hlama mantšu ao a tħala nyalanoġgo le diswantšho.
Go ngwala: Go nyalyanya dithħakgħo le dithħaka tħe nnyan.
Lapologa: Go ūpfa seswantħho seo se sa sepelelanego le seħloħha.
Go ngwala leina la seħloħha se sengwe le se sengwe.

71 A re bapaleng 14

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: modumo kg.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala D
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

72 Ke rata go bapala 16

Go nyalyanya mantšu le diswantšho tħa maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: kg.
Go nyalyanya mantšu le seswantħo sa maleba.
Lapologa: Mošongwala wa go latiħa ka mahlo.

73 Re rata go kitima 18

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: modumo th.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala E
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ſomiša diswantšho go anega kanegelo.

74 Go fenya 20

Go bolela ka ga seswantšho.
Go nyalyanya mantšu le diswantšho tħa maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: kh.
Go bolela kanegħeo ye e theilwego godim go diswantšho.
Go ſomiša modumo wo th go feleletħa mantšu gore a nyalyan le seswantšho.

75 Lebenkeleng 22

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: modumo tl.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala F
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

76 Seo se ka rekwago 24

Go ngwala modumo ph, go hlama mantšu ao a nyalanoġgo le diswantħo.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong wo: ph.
Lapologa: Go ngwala lenaneo la dilo tħeo di theilwego godim go seswantħo.

77 Go bala 26

Go bala dipudla tħa polelo le mafoko a makopana.
Go bolela ka ga seswantħo.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: modumo hl.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala G
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

78 Ke rata dipukku 28

Tatelano ya dialfabeto.
Go ngwala: Go ngwala dikarabu ka ga seswantħo.
Go ngwala ditumanoši, go feleletħa mantšu ao a nyalanoġgo le seswantħo.
Lapologa: Mošongwana wa go latiħa ka mahlo.

79 Dibere tše tharo 30

Go bušeletħa medumo ya ditumanoši.
Go dira puku ya kanegħeo ka disegwa.
Go khallara seswantħo sa dibere tše tharo.
Go nyaka dilo tše di utilwego ka seswantħong.
Go bala kanegħeo ka ga Dibere tše tharo.



Morero wa 6: Go etela mafelo

81 Moletlo wa matswalo 36

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo b, ph, ng.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala H
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga le letšatši la matswalo

82 Letšatši la matswalo la lethabo 38

Go opela "O goleole!"
Go ngwala dillħakka tħa maleba mathomong a lentsu gomme ka morago a nyalyane lentsu le seswantšho sa maleba.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko medumong ye: th, kh, bj, tl, ph.
Lapologa: Go latiħa maina a dikgwedi mo kħalentareng.
Go ngwala matħaġi a matswalo a bona le a bagwera ba bona.

83 Re etela serapa sa diphooftlo 40

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo: tħ, hl, tl, bj.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala I
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go bala matħaġi a beke.

84 Diphooftlo tħa serapeng sa diphooftlo 42

Go bolela ka ga letšatši la beke la mmamoratwa.
Go thala seswantšho sa go laetħa seo ba se dirago ka letšatši le.
Go ngwala: Go ngwala matħaġi a maleba a mo kħalentareng.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: tħ, hl, bj, kg, tl.
Lapologa: Go latelha le go hwetša (go latiħa ka mahlo)

85 Polaseng 44

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo hl, tl, kg.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala J
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.

86 Bophelo bja polaseng 46

Go ngwala mantšu ao a tħoġi tħalli go feleletħa mafoko.
Go ngwala: Go ngwala leina la phofofolo ya mmamoratwa.
Go ngwala: Go ngwalolla dithħaka.
Medumo: Go hwetša le go dira sediko modumong ye: th, tl, bj, ts.
Lapologa: latelha o be o hwetše. Go ngwala maina a diphooftlo.

87 Kua disorokising 48

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši a, e, j.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala K
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantħo.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le lejha sa sekolo sa bona.

88 Diphooftlo tħa kua disorokising 50

Go dira medumo ya diphooftlo le go dira gore mogwera a aknejx gore ke diphooftlo dife.
Go ngwala: Go ngwala mantšu ao a tħoġi tħalli go feleletħa mafoko.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: hl, tħ, ts, ny, tl, ng.
Go thala mothalo għo laetħa gore re hwetša eng go phofofolo ye nnġew le ye nnġwe.

89 Sam le Ann ba a timela 52

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši le l, tħ, g.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala L
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantħo.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletħa lefoko.

90 Matħaġi a beke 54

Go thala phofofolo ya mmamoratwa le go ngwala leina la phofofolo yeo.
Go ngwala: Go ngwala mantšu ka bonti.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: tl, ng, tħ, sw.

Kotara ya 3: Beke ya 5–8

91 Re ya bolong 56

Go bolela ka ga seswantħo.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo: ya ditumanoši le ny, k, ng, tħ, g.
Nyalyanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala M
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantħo.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona le go feleletħa mafoko a mabedi.

92 Papadi ye ke e ratago 58

Go thala seswantħo sa papadi ya mmamoratwa.
Go ngwala: Go ngwala mafoko a mabedi ka ga seswantħo.
Go ngwala: Go ſomiša mantšu ao a kgetħilwego go feleletħa mafoko.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo
Lapologa: Go laetħa phapano mo go diswantħo.
Go bala ka ga diphapano tħse di lego mo go seswantħo.
Go hwetša dilo mo go seswantħo.

93 Lebenkele la dibapadišwa 60

Go bolela ka ga seswantħo.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo ya ditumanoši le tħ, ny, hl, ph, sw.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala N
Go ngwala: Go ngwalolla lefoko.
Go ngwala: Go ngwala maina a bona, mengwaga ya bona le go feleletħa lefoko.

94 Dipadišwa tħse ke di ratago 62

Go ſomiša alfabeto go kopanya marontho go hlama seswantħo.
Go ngwala: Go feleletħa mafoko ka go ſomiša diswantħo le mantšu a o kgetħilwego bjalo ka mħollha.
Medumo: Go hwetša le go dira didiko mo go medumo ye: mp, pl, mp, nk.
Lapologa: Go hlopha dilo ka memanking ya maleba.

95 Dikolobjana tħse tharo 63

Go bolela ka ga seswantħo.
Go bala kanegħeo ka ga dikolobjana tħse tharo.

Morero wa 7: Mo re dulago

Kotara ya 4: Beke ya 1–4

97 Kliniki

68

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelo ya khathune.
Tlotlontšu: medumo ye e latelago lw, k, tl, ng.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala
Go ngwala: Go ngwaloilla lefoko
Go ngwala: Thala seswantšho ka ga go livala ka morago o ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho.

98 Anke o fole

70

Go gopola ka ga tatelano ya ditiragalo ka go nomora diswantšho.
Go ngwala: Go direla motho yo mongwe karata ya gore a fole.
Medumo: Go bala mafoko le go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong aoi a filwego.
Go nyalanya mantšu le diswantšho tsa maleba.

99 Tumišo o etetše ngaka ya meno

72

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelo ya khathune.
Tlotlontšu: medumo ye dikatumanoši le lw, sw, p, š.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala tlhaka P
Go ngwala: Go ngwaloilla lefoko.
Gongwala: Go thala seswantšho le go ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho.
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga ka fao a hlokomelega meno a gagwe ka gona ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga sona.

100 Go itlhokomela

74

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala: Go ngwala lefoko ka ga diswantšho tše pedi.
Go ngwala: Go ūpe le go ngwala mantšu a o lego ka bontši.
Lapologa: Latela gomme o hwetše (go latiša ka mahlo)

101 Polokego ditseleng

76

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo ye mm, kg, th, ng.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala Q
Go ngwala: Go ngwaloilla lefoko.
Go ngwala: Go thala seswantšho ka ga go tsheha mokgotha le go ngwala hloko ka tlase ka gona.

102 Polokego ditseleng

78

Go khalara mabone a therafiki.
Go feleletša mafoko ka go ngwala mantšu ao a tlogetšwego.
Go nyalanya mantšu le maswao a tsela a maleba.

103 Dinamelwa

80

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye kg, tl, ng, mm, r, š le ya dikatumanoši.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala R.
Go ngwala: Go ngwaloilla lefoko.

104 Go sepela

82

Sega mehuta ye e fapanego ya dinamelwa gomme o di mamaretše mmpeng wo o laetšago naga, lewatele goba leratadima.

105 Mollo

84

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: medumo ye lefetile š, th, ll, tš, s.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala S.
Go ngwala: Go ngwaloilla lefoko.
Go ngwala: Go thala seswantšho sa mollo ka morago a ngwala ka ga seswantšho seo.

106 Mollo

86

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile.
Latela gomme o hwetše. Thuša rasetimamollo gore a filele mo go lego mollo (go latiša ka mahlo).

107 Sekolong

88

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala T
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego maabane.
Go thala seswantšho go laetša seo ba ratago go se dirila kua sekolong ka morago a ngwale ka ga seswantšho.

108 Seo re se dirago sekolong

90

Go thala seswantšho ka ga mogwera wa bona wa sekolong sa bona ka morago bā ngwale lefoko ka ga yena.
Go ngwala madiri a o tlogetšwego go feleletša mafoko.
Go nyalanya mantšu le diswantšho.

109 Ge sekolo se tšwele

92

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko ka ga seswantšho.
Medumo: Go hwetše mantšu ao a nago le moselana -ile wa lefetile.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala U
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirilego letšati la go feta gomme a thale diswantšho go hlauso maafoko.

110 Mantšiboa

94

Go opela: Naledi yela, ya maruberube.
Go bapala papadi ya mantšu go bušeletša medumo ya dikatumanoši le medumo ya tlhakapedi.
Go ngwala maswaodikga mo go mafoko.

111 Bera Wini e tantšwe

96

Go hlopha dikatumanoši le medumo ya tlhakapedi ka morago a ngwale ka mapokising a medumo a maleba.
Go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa ya bera - Wini Poo.

112 Bera Wini e tantšwe

97



Morero wa 8: Lefase la rena

113 Boso

102

Go bolela ka ga diswantšho.
Go bala dipudula tsa polelo le mafoko.
Tlotlontšu: go bala medumo ye: th, ny, hl, tl.
Go ithuta go ngwala V.
Go thala seswantšho ka ga boso le go ngwala hloko ka tlase ga seswantšho.

114 Boso bo bjang?

104

Go ngwala: Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Go ūmiša mahlaodi go feleletša mafoko.
Medumo: Go hwetše le go dira sediko mo go medumo ye: iš, ng, ny, th, ū.
Go ngwala maswaodikga a maleba mo go mafoko.
Go bona phapano magare ga diaparo tsa go lebana le boso bijo bo fapanego.

115 Ledimo

106

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala mafoko a makopana.
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye th, tš, ū.
Nyalanya karata ya mantšu le mafoko.
Go ngwala mafoko ka mantšu a:
Go ithuta go ngwala W.
Go thala seswantšho ka ga ledimo la matlakadibe ka morago a ngwale mafoko a mararo ka ga seswantšho seo.

116 Tše dingwe gape ka ga boso

108

Ngwala mašala a maleba go feleletša mafoko.
Go bala tshate ya boso ka morago a araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga tshate/papetla.

117 Dihla tša ngwaga

110

Go bolela ka ga di diswantšho tsa dihla.
Go hlopha mantšu ka gare ga mapokis a modumo.
Tlotlontšu: medumo ye: th, tl, sw, hl.
Go ngwala: Go ithuta go thala seswantšho ka ga sehla sa mmamoratwa gomme a ngwale mafoko ka ga sona.

118 Matšatši, dibeke le dikgwedi

112

Go bolela ka ga khalentara.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga khalentara.
Go ngwala mantšu a o tlogetšwego ka ga dihla.
Go ūpa sehla le diphoofolo le dimela mo seswantšhong.

119 Tumišo le Ann ba bjala merogo

114

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala ditlankana le kanegelokopana.
Tlotlontšu: Go bušeletša medumo ye: tsw, hw, bj.
Go ngwala: Go ithuta go ngwala ū.
Go ngwala lenaneo la merogo ye a ekaretšwago mo lefokong.
Go ithuta go ngwala X.
Go hlopha dienywa le merogo gomme a ngwale lefoko le tee ka ga kgetho ya bona.

120 Nako ya go bjala ka serapaneng

116

Go bolela ka ga diswantšho.
Go ngwala madiri go feleletša mafoko.
Go ngwala maswaodikga a maleba mo mafokong.
Go ūga diswantšho tsa merogo gomme wi a mamaretše mo go tshate ya dipilara.

121 Lešokeng la diphoofolo

118

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala kanegelokopana le ditlankana.
Tlotlontšu: go bušeletša medumo ye: ts, th, tl, kh.
Go ithuta go ngwala Y.
Go ngwala ka ga diphoofolo tše di lego mo seswanšhong.

122 Diphoofolo tša lešoka

120

Go kgonna go phara ditlankana tsa go fapano mo diphoofoleng tše pedi.
Go ngwala: Go feleletša papetla ka ga diphoofolo.
Go ngwala mantšu a o tlogetšwego go feleletša mafoko.
Go latela ditaelo tsa go feleletša sethawla.

Kotara ya 4: Beke ya 5–8

123 Lewatle

122

Go bolela ka ga seswantšho.
Go bala ditlankana le kanegelokopana.
Tlotlontšu: mantšu a a nago le medumo ye: hl, hw, tš, le.
Go thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle le go ngwala lefoko ka ga yona.

124 Ka tlase lewatle

124

Go kopanya marontho ka tatelano ya alfabeto go feleletša seswantšho.
Go ngwala maina a dihlapi go feleletša mafoko.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.
Go hwetše le go dira didiko mo go medumo ye: s, tš, ng, th, ū.
Lapologa: latela o be o hwetše

125 Bubu ngwana wa tlou o a timela.

126



Diruiwaratwa



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Ann o na le katse.



Tumišo o na le polipoli.



Oketšo o na le mpša.

Sam o na le kefa
le legotlo.



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

na le
katse
kefa

katse	legotlo	kefa
mpša	polipoli	tsebe
kefa	gola	tsela



Nyalanya dikarata tša mantšu tše di lego kua morago ka pukung le mantšu ao a lego mo lefokong.

Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.



Ngwalolla.

A re ngwaleng




a a

A A



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Katse le legotlo di eme tseleng.



A re direng

ka **ts** e

omo

eno

efa

p _ ne


ebe

oši

ae

amo

mm _ tla



Medumo

Bala lefoko ka morago o nyake medumo ye e filwego o be o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

Ka **a** tse le mpš**a** di j**a** n**a**m**a**.

e Katse e bone legotlo.


i Dikatse di ja dinama.

o Legotlo le bona katse.

u Pula e na kudu.



Latela ditlhaka tša alfabeto go feleletša seswantšho se. Se khalare.
Bolela ge eba phoofolo ye e ka ba seruiwaratwa sa go loka.



Tlotlontšu

Ithute go ngwala leina la gago.

67 Ke duma ge nkabe ke na le hlapi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Se ke mpša.

Seo ke katse.

Di na le bana.

Ke duma ge nkabe ke na le **hlapi**.



Tlotlont u

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapi	khudu	phuti
hlapa	khula	phula
hlama	khunama	phuma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ke duma ge nkabe

ke na le hlapi.



Ngwalolla.

A re ngwaleng



b b

B B



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke duma ge nkabe ke na le hlapi.





A re direng

Thala seswantsho sa
phoofolo yeo o naganago
gore e ka ba seruiwaratwa
sa go loka. Botša mogwera
wa gago gore ke ka lebaka la
eng o nagana gore e tla ba
seruiwaratwa sa go loka.



Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše
mohlala.

ph	Kep ph ala ya ka.
th	Bana ba rata tholo.
hl	Re rutha le hlapi ka letamong.
kh	Ba na le seruiwaratwa sa khudu.
ts	Ke be ke na le katse ye botse.
tl	Oki o bapala ka magotlo a mabedi.



Lapologa

Sega diphoofolo tše di lego
letlakaleng la ka thoko ye
gomme o di mamaretše
seswantshong sa maleba.





Lapologa


Ke diphoofolo dife tšeо di ka dirwago diruiwaratwa?
Ke diphoofolo dife tšeо di lego tša lešoka?
Ke diphoofolo dife tšeо di dulago mo polaseng?





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Re bapala ka ntle letšatšing.
 Re rata go epa le go kitima.
 Ke apere kefa ye khubedu.
 Ke dula fase ka ge ke lapile kudu.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

dula
rata
apere

dula	kitima	apere
duma	inama	kefa
kudu	dinama	fase



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.



Ngwalolla. A re ngwaleng

C C

C C



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re rata go bapala ka ntle.



Tlotlontšu



A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho. Diriša ditlhaka tše.


a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



k _ tse




k _ fa




mm _ tla




kh _ du



kg _ mo



pud _



nk _



hl _ pi



b _ lao



letšatš _



p _ ne



j _ ke



l _ oto



m _ lomo



p _ tša



p _ se



kolo _



m _ tšoba



mor _ ri



p _ la



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya tlhaka ye kgolo le tlhaka ye nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Lapologa

Thalela seswantšho se se sa sepelelanego le tše dingwe mo sehlopheng. Ngwala leina la sehlopha se sengwe le se sengwe. Diriša mantšu a go go thuša.

dikatse

dikoloi


dimela

dimpša

dieta

dienywa

	dimpša



Go bose kudu go bapala ka ntle.
Re rata kudu go bapala.
Ke rata go kitima le go fofa.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

fofa
bapala
kitima

kgomo	kgema	kgela
kgogo	kgetha	kgora
kgaka	kgotha	kgama



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Go	bose	kudu
----	------	------

go	bapala	phakeng.
----	--------	----------



Ngwalolla.

A re ngwaleng



d	d
---	---

D	D
---	---



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go bose kudu go bapala phakeng.



A re direng

Nyalanya mantšu le diswantšho tša maleba.



kitima



kgorometša



fofa



raga



dula



thutha



ema



lebelela



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.




kg	Ke bona kgomo e fula.
kg	Kgogo ga e ful e a sela.
kg	Nama ya kgaka e bose.
kg	Ke kgela koko meetse.
kg	Ke kgema apola ka meno.
kg	Ke kgetha namune ye koto.





A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu le seswantšho sa maleba.
Dira sediko go **kg** lentšung le lengwe le le lengwe.



kgema

kgora


kgomo

kgogo



Lapologa

Thuša bana ba go
hwetša phaka.



Re rata go kitima



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



legapu



fofa



kitima




A re baleng

Re rata go kitima.

Ann le Sam ba kitima ka lebelo.

Mpša ya ka, Ben, e tšwa moseleng ka mehla.

Ema Ben! Ema!





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

rena
kitima
lebelo

thaba	thiba	thula
thala	thipa	thuto
tholo	thoba	thoma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego mafokong a.

Rena re kitima ka lebelo.

Ngwalolla. A re ngwaleng



e e

E E



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko.

Rena re kitima ka lebelo.



Lapologa

Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.
Na go direga eng?




Go fenza



A re boleleng

Lebelela seswantšho o bolele ka ga seo o se bonago.



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.



kh	Re bona kh udu.
kh	Ge ba rapela ba a khunama.
kh	Ati o sepela a khukhuna.
kh	Mma o khurumela pitša.
kh	Re ja nama ye khubedu.
kh	Pula e a khula.











A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka diswantšho tše pedi tše.
Na go direga eng?



Lapologa

Feleletša mantšu gomme o a nyalanye le diswantšho. šomiša **kh** goba **th**.
Re go diretše mohlala.



Lebenkeleng



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Boati o ile lebenkeleng.

Na o tla reka eng?

O tla reka tshese, tshokolate, ditshipisi le maswi.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

tlala
tloga
tliša

tlala	tlola	tlema
tlaba	tloga	tlela
tlama	tlou	tlis̄a



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Boati

o

ile

lebenkeleng.



Ngwalolla. A re ngwaleng



f f

F F



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Boati o ile lebenkeleng.

Seo se ka rekwago



A re direng

Ngwala ph mathomong a lentšu le lengwe le le lengwe.
Nyalanya lent u le seswantšho sa maleba.



Medumo

Bala lefoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

ph iri

efo

ala

uti

ukubje

akeng



ph

Boati o rata di phoofolo.

ph

O kwa phefo e foka.

ph

Nama ya phala e bose.

ph

O bona phiri ka leokeng.

ph

Ke katse ya phaga.


ph

O na le phuti.





Lebelela seswantšho. Ngwala lenaneo la dilo ka moka tše a di rekilego lebenkeleng.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Ke puku ya
go kgahlisa.Aowa, Ben.
Tlogela, o a
seleka!

A re baleng



Ba be ba bala puku ye koto.
 Ben ya fofela godimo ga bona.
 Ke nagana gore Ben ke mpša ya go segiša.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

hle
hlola
hlapa

hle	hlola	hlapa
hleng	hloka	hlagola
hlepha	hlokomela	hlahloba



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a lego lefokong le.

Ba

bala

puku

ye

koto.



Ngwalolla.

A re ngwaleng




g g

G G



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Ba bala puku ye koto.



A re direng

Tlatša dikgoba ka ditlhaka tše di tlogetšwego mo dipukung tše.



A re ngwaleng


Na ke dipuku dife tše dikoto?

Na ke dipuku dife tše ditshese?

Bala gore go na le dipuku tše kae:

khubedu	
sorolwane	
pinki	

talamorogo	
talalerata	
phepholo	







A re ngwaleng

Feleletša mantšu. A nyalanye le diswantšho.
Diriša ditlhaka tše.



a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



Lapologa

Thuša bana go hwetša
palune ya mmala
wa go swana le wa
digempe tša bona.
Bala maina a bona mo
dipaluneng.





mpša	
k _ lobe	
l _ saka	
p _ fo	
dip _ ku	
dip _ di	
k _ tima	
letšatš _	



Dibere tše tharo



Bala mantšu gomme ka morago o thuše
Mothogauta le Ngwana wa Bere go a hlopha ka
mapokising a medumo a maleba.



buna

yena

bina

gape

puke

roma

meno

roka

iri

lena



pitša

mala

bona

nama

pudi



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire
puke ye ya disegwa. e ya le yona
gae gomme o e balele bagwera
ba gago le balapa.






Ke mang yo a bego
a robetše malaong a
ka?

4

13



O mogwera
wa ka yo
bohlokwa.



Dibere tše tharo

Bere ye nnyane e thabile.
E na le mogwera yo mofsa.

16

1





Anke re sepelasepele ge
bogobe bo sa fola.



Mothogauta a tsoga.
O tšhogile.


14

Bogobe bo fiša kudu.

3



Bogobe bo fiša
kudu.




Ke yola
mola.

Dibere tše tharo di apea
bogobe.

2

15

Ke mang yo a bego a
robetše malaong a ka?



Ke duma ge
nkabe ke na le
mogwera.



Berenyana ga e na le
bagwera.

12

5

Malao a a
boleta kudu.

Malao ale
kua a lokile.

Malao ale a
bothata kudu.



O ya go robala.

8

9

Ke swerwe ke tlala kudu. Ke kwa monkgo wa dijo tše dibose.



Ke mang yo a bego a eja bogobe bja ka?



Mothogauta o bona ntlo ya dibere.

6

II

Ke mang yo a bego a eja bogobe bja ka?



Bogobe bjoo bo fiša kudu.

Bjoo bo tonya kudu.



Bjo bjona bo lokile.

O kwa tatso ya bogobe.

10

7



Khalara seswantšho se sa dibere tše tharo.

Hwetša lehwana, traka, watšhe, sekgamankatsana, poraše ya meno le mokotlana.





Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Lehono ke letšatši la matswalo a Ann.

Ka moka re a opela re bile re a **bapala**.

Ann o **tima** dikerese.

Re **phaphatha** diatla.

Go na le dijo tše dintši.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

bapala
rena
tima

ba	pala	ti	ma	ph	pha	m	ang
ba	lela	ti	mel a	ph	foga	n	en g
ba	lata	ti	man a	ph	ala	n	on g



Ngwalolla.

A re ngwaleng



h h

H H



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Re abapala le go opela.



Ngwalolla lefoko ka seswantho.

A re ngwaleng

Handwriting practice lines for the sentence "Re abapala le go opela."



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Letšatši la matswalo a ka ke _____.

Redirection

A re opeleñq koša.



 Are direnç

Ngwala tlhaka ya maleba gomme o nyalanye lentshu le seswantsho.




aphatha		bj	apo
ang		kh	efo
aba		tl	ala
udu		th	ola
ou		ph	iba



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohllala.



ng	Ke robala ne ng goba neng.
kh	Ke rata dikhudu.
bj	Ba bona bjang bjo botala.
tl	Re tla bogela tlou e sepela.
ph	Ba gotša mollo phefo e foka.



Lapologa

Gatiša maina a dikgwedi mo khalentareng ya matšatši a matswalo. Ngwala leina la gago mo go kgwedi ya matswalo a gago. Ngwala maina a bagwera ba gago mo go dikgwedi tša matswalo a bona.

Khalentareng ya matšatši

Pherekong

Dibokwane

Hlakola

Moranang

Mopitlo

Phupu

Mosegamanye

Phato


Lewedi

Diphalane

Dibatsela

Manthole

Re etela serapa sa diphoofolo



Re serapeng sa diphoofolo.

Dinonyana **tšela** di letša melodi ka gare ga mehlare.

Kwena e robetše.

Tau e a rora.



Tlotlont u

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tšela	hlapa	tlala	bjang
tšona	hlama	tlaba	bjoko
tšola	hloga	tloga	bjale

hlapa
tšela
tlala



Re bona segwagwa.

A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ngwalala lefoko ka seswantšho.

Diphootholo tša serapeng sa diphootholo



A re ngwaleng

Ngwala dikgobeng. Diriša mantšu a go go thuša.

nonyana

kwena

tau



e robetše letšatšing.



e letša molodi.



e a rora.



A re ngwaleng

Leina la ka ke

Phoofolo ye ke e ratago ke

e na le methalo.



A re ngwaleng

Ngwalolla.



i :

I :





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diret e mohlala.



t	Bona dinonyana tšela .
hl	Dinonyana di fofa hleng le sekolo.
bj	Re bjetše bjang bjo botala.
kg	Kgomlo e bona tau e rora.
tl	Noka e tlala meetse.



Thuša bana go hwetša diphoofolo. Ge o hwetša phoofolo,
ngwala leina la yona ka tlase mo seswantshong.

Lapologa



segwagwa

kgabo

tlou

kwena


mmutla


thutlwā

pitsi

kubu


khudu





Rena re etetše polaseng.
Molemi o otlela lori.
O bjala dinawa.
Dikgomo di re fa maswi.
Dikgogo di re fa mae.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

kgogo
bjala
tlola

mo <h>hlare</h>	kgano	letlakala
le <h>hlalerwa</h>	kgodi	letlalo
se <h>llora</h>	kgati	letlabo

Ngwalolla.

A re ngwaleng



J



J



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Kgogo e kgona go beela mae.

Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng


Leina la ka ke

Ke na le mengwaga ye

Leina la sekolo sa ka ke

Ke ka Mphatong wa

Bophelo bja polaseng



A re direng

Dira medumo yeo e dirwago ke
diphoofolo tša polasa. Mogwera wa
gago a bolele gore o phoofolo efe.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego.

roko


bjang

mapidibidi


nakana

lori

Molemi o otlela



a rutha ka letamong.



Dikgomo di fula



Mosetsana o na le



Molemi o letša



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.









bj	Dinku di fula bj ang.
tš	Molemi o letša nakana.
th	Lepidibidi le a rutha .
ng	Bana ba rutha ka letamong.
ts	Mosetsana o rata go bala.





A re direng




Thala mothalo, o laetše gore re hwetša
eng diphoofolong tše.



Kua disorokising



Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Re ka tenteng.

Sili e bapala ka bolo.

Tau e laetša meno a yona a magolo.

Borametlae ba a tsena.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

tente
sente
pente

nakana	tente	bjang	tsela
karikana	sente	bjala	tsebe
pakana	pente	bjoko	tsoga

Ngwalolla.

A re ngwaleng



k k

K K



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko

Re tsene ka tenteng.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Ke nyaka go ya _____.


88 Diphoofto tša kua disorokising



Thala phoofolo ye o e ratago mo sekhipheng se. Ngwala leina la yona ka sekgobeng.



Thoma mantšu a ka **di** goba **ba** ka gobane diswantšho di laetša dilo tša go feta selo se tee.



apola

kgomo

lori



lemi



setsana




šemane



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.




ny	Re nyaka tente ya disorokisi.
ts	Borametlae ba a tsena.
tš	Ditlou tšela di a bina.
tl	Ba tla le borametlae.
ng	Re ya disorokising.



Kopanya ditlhaka gore
o bone gore ke phoofolo
efe ya disorokisi.







E be e le ka Mošupologo.

Ra fihla letamong ra bapala ka mapidibidi.

Re timetše ge re boela gae.

Sam o wele a thinyega letsogo.

Ben ya re hlakodiša.



fihla
tsena
timetše



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hloka	tšola	tsoga
hloma	tšona	tsoma
hlotla	tšie	tsela



Ngwalolla. A re ngwaleng

I

L



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Re fihlike letamong.



Ngwala lefoko ka seswantšho.



A re ngwaleng

Na lehono ke la bokae? Ngwala X kgauswi le leina leo. Dira sediko go letšatši le o le ratago. Na gosasa ke la bokae? Ngwala ✓ kgauswi le leina leo.

Lamorena		Labone		Moupologo	
Labohlano		Labobedi		Mokibelo	
Laboraro		Lamorena			



Matšatši a beke



A re direng

Thala seswantšho sa seo o nyakago go se dira ka letšatši le.

Na ke letšatši lefe la beke le o le ratago?



Large empty rectangular box for writing.



A re ngwaleng

Matšatši a, a wele go tšwa khalentareng.
A ngwale dikgobeng tša maleba.

Labobedi

Labohlano

Labone



Medumo



Lamorena

Laboraro

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko. Re go diretše mohlala.

Moupologo

Sam a thi **ny**ega letsogo.

Mokibelo

Sam o gobetše letsogo.

t Re timetše.

tl Rametlae o a segiša.

ng Ra fihla letamong ka maoto.






Lapologa

Thuša Sam le Ann go fihla gae ba bolokegile.



Re ya bolong



A re baleng

Lehono ke Mokibelo.

Re bogetše ge ba raga bolo.

Ke swere aesekhrimi ya go **tonya**.

E tologa ka seatleng. Ke a e latswa.

Re thabetše Bafana.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

tologa
tonya
latswa

tonya	reka	botša	raga
lenyalo	boka	bitša	taga
monyadi	roka	gotša	loga



Ngwalolla.

A re ngwaleng



m m

M M



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke swere qesekhnimi.

Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng



A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke rata go bogela _____.
 Ke rata go ja _____.



Papadi ye ke e ratago



A re direng

Thala seswantšho go laetša papadi ye o e ratago kudu.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a.



Selo se ke _____.



Ba _____ diatla.



Ngaka e _____ ngwana.

Selo se ke _____.

Ngaka e _____
ngwana gore a fole.





Medumo


Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.



ny	Go a to ny a.
hl	Ba hlapa diatla.
ng	Ke ngaka.
tš	Letšatši le a fiša.
sw	Ngaka e swere nalete.

Bolela ka dipapadi tše. Botša mogwera wa gago gore di swana
kae le gore di fapanana kae.

Lapologa




Nyaka dilo tše mo seswantšhong. Di direle sediko. Dira leswao mo plokong ge o se hwetša.

aesekhrimi	
lepanta	
setena	
hlapi	

seeta	
dipaketsana	
letsuana	
folaga	

Lebenkele la dibapadišwa




Re ka lebenkeleng la dibapadišwa.

Re bona mepopo, dipoloko le dikoloi.

Bona tlou le **traka**.

Re bona dibapadišwa tše dintši.





Tlotlontšū

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

**bona
koloi
swara**

teraka	koloi	swara	phasele
terekere	kamela	swere	phafoga
terapoline	kariki	swana	phala



Ngwalolla. A re ngwaleng

n n



N N



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Re abapala le go opela.



Ngwala lefoko ka seswantšho.

A re ngwaleng




A re ngwaleng

Leina la ka ke _____.
 Ke na le mengwaga ye _____.
 Ke rata go bapala le _____.

Dibapadišwa tše ke di ratago



Kopanya marontho,
o bone gore ke
sebapadišwa
sefe.



Ngwala sebapadišwa se ngwana yo mongwe le yo mongwe a se nyakago.
Diriša mantšu a go go thuša.

traka

mpopo

dipoloko

thedibere

koloi

Ann o nyaka 


Oketšo o nyaka 

Sam o nyaka 

Ngwana o nyaka 

O na le 

ye khubedu.



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya
disetwa. Eya le yona gae gomme o e balele
bagwera ba gago le balapa.

Yo mongwe le yo
mongwe o swanetše go
aga ntlo.

Ijoo! Go a
fiša!



Nna ke tla aga
ntlo ya ka mo.


Re swanetše re
bookege.



Tša e bea ka tlase ga tšimele.

4

13



Ga re boife phiri ye kgolo ye
mpe, phiri ye kgolo ye mpe,
phiri ye kgolo ye mpe.



Dikolobjana tše tharo



16

1



Ke sepelela
saruri.

14



Re swanetše re hlokomele phiri
ye kgolo ye mpe.

3



Gabotse, mma.

Re
thabile.

Re ile go dula ka
dintlong tša rena.

Dikolobjana tše tharo di tloga
gae. Di swanetše go ikagela
dintlo tša tšona.

2



Ga re boife
phiri ye kgolo
ye mpe.

Phiri ya tšhaba ya se sa
boa.

15

Ka pela, bedišang
meetse.




Dikolobe tša bea pitša ya
meetse godimo ga setofo gore
a bele.

Tša e bea ka tlase ga tšimele.

12

5

Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka bjang. E
tla fela ka pela, ke
moka ka kgona go
bapala.



Phiri ya befelwa, ya šutša, ya
weša ntlo. Kolobjana ya kitimela
ntlong ya buti wa yona ya go
dirwa ka mahlokwa.

8



Phiri ya befelwa, ya šutša, ya weša
ntlo. Dikolobjana tše pedi tša
kitimela go sesi wa tšona ntlong
ya ditena.

9



Nna ke tla aga ntlo
ya ka ka mahlokwa.
E tla fela ka pela. Ka
fao ke tla kgonago
bapala letšatši ka
moka.


Aowa! Aowa!

Phiri ya befelwa ya
šutša, ya šutša, ya
šutša, ya šutša.
Fela ntlo ga e we.
Ya namela godimo
ga ntlo.

6

II

Kolobjana, mpulele
ke tsene.



Ke tla aga ntlo ya
ka ka ditena. E tla
tšea nako ye telele
go fela. E tla tia.

10


7



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

mp	Boati o nyaka mpopo .
pl	O aga ka diploko.
mp	Kgom o e na le mpa ye khubedu.
nk	Lebenkele le legolo.
nk	Ke na le nku ye kgolo.



Lapologa

Thuša go hlwekiša. Bea dilo tše ka manking wa maleba. Thala mothalo go tloga
go selo go ya manking wa maleba.

marokgwana

gempe

marokgo


jeresi

thedi

dieta

dipoloko


diapola



phasele

traka

mpopo



dinamune

maswi

khekhe




A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




Ke a lwala.

Ann o a lwala.



A re baleng

O swanetše
go nwa dipilisi.Enwa tše. O tla
ikwa bokaone
gosasa.

Ke a leboga mma.

Ngaka e hlahloba Ann.

Ngaka e re Ann o swanetše go robala.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ngaka
mooki
kliniki

ngaka	klase	lwa	tlema
ngapa	klasiki	lwela	tlaba
ngata	kliniki	lwala	tloga

Ngwalolla. A re ngwaleng



O O




O O

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Anno ile ngakeng.




A re ngwaleng


Thala seswantšho sa ge o
be o lwala. Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.

Handwriting practice lines for the word 'Anno ile ngakeng.'

Handwriting practice lines for the word 'Anno ile ngakeng.'



Direla motho
yo o tsebago a
lwala karata ya
gore a fole.





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



kliniki	Ann o ile kliniki ng.
lwala	O be a lwala _____
nwa	O swanetše go nwa dipilisi _____
robala	Ann o swanetše go robala _____
fodile	O fodile _____

Thala mothalo go nyalanya se se dirwago le seswantšho sa maleba.

Lapologa




Tumišo o etetše ngaka ya meno



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Leino la ka le bohloko.



A re ye ngakeng
ya meno.


A re baleng



O se ke waja
malekere.



Gopola, o swanetše go hlapa
meno letšatši le lengwe le le
lengwe.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

hlapa	lwala	swiela
hlama	lwela	swina
hlahloba	lwa	swana

lwala
hlapa
hlahloba

Ngwalolla. A re ngwaleng



p p

P P

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Turnišo o ile ngakengny a meno.



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše ka fao o

ka hlokomelago meno a gago ka gona.


Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





A re boleleng

Na diswantšho tše di re botša gore re dire eng?
Bolela le mogwera wa gago ka tšona.



A re ngwaleng


Ngwala lefoko ka diswantšho tše 2.



A re ngwaleng

Na ke e l goba ke tše 2?

Khalara poloko ye e nago le karabo ya maleba.




katse

dikatse



segwagwa

digwagwa




lepidibidi

mapidibidi



leino

meno



seatla

diatla




leoto

maoto



Lapologa

Thuša Tumišo go
hwetša tsela ya go
ya ngakeng ya meno.
Thuša Ann
go hwetša tsela ya
go ya kliniking.






A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Lebelela ka go la nngele.



Lebelela ka go la la go ja.



Lebelela ka go la nngele gape.



Bjale o ka tshela.



A re baleng

O swanetše go lebelela ka mathoko ka moka
pele o tshela mmila.

Ema, lebelela ka go la nngele le ka go la la go ja.

Lebelela ka go la nngele gape.

Bjale o ka tshela.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

gape
ema
lebelela

mmila	kgetha	thoko	tsele ng
mmala	kgema	thoma	mmile ng
mmagoja	kgoma	thoka	ngake ng

Ngwalolla. A re ngwaleng



q q

Q Q

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



Kamorago o ngwale mafoko ka ga seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Thala seswantšho mabapi le go tshela mmila. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



Polokego ditseleng



A re direng

Khalara mabone a therafiki. Ngwala leina la mmala woo.
Bolela gore mmala o go botša gore o dire eng.
Ngwala maina a, dikgobeng tša maleba.




sepela

ema

leta

Leina la mmala

Na o swanetše go dira eng
ge e le mmala wo?



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle
sediko. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo
mafelelong a lefoko.



nngele	Re swanetše go lebelela nngele le mmagoja.
--------	---


tshela	Lebelela pele o tshela _____
--------	------------------------------

ema	Ema ge lebone e le le lehubedu _____
-----	--------------------------------------

letala	Tshela ge lebone e le le letalamorago _____
--------	---

yena	Yena o na le mpša _____
------	-------------------------

Letšatšikgwedi:



A re nyalanyeng

Nyalanya lentsu le leswao la tsela la maleba.



bana ba a tshela



eya go la
mmagoja



ga go tsenwe



dipaesekele ga
di dumelwelwe



eya go la
nngele

ema



Dinamelwa




A re boleleng

Lebelela seswantšho
gomme o bolele ka seo o
se bonago.



A re baleng

Mdi Motau o
otlala Gautrain.
Setimela se
sepela ka lebelo
kudu.
Ke ya sekolong
ka paesekele.
Ke feta
boemapese.



Tlotlont u

A re baleng le theeletšé medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung
ya gago ya go ngwalela, o šomišé mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

kgona	tlema	sekolong	mmala
kgoma	tlela	setime leng	mmepe
kgora	otlela	peseng	mmoto

Letšatšikgwedi:

Mantšu a tlwaelo



A re ngwaleng Ngwalolla.

sepela
otlela
feta

r r

R R

Ngwalolla lefoko. A re ngwaleng



MdiMotau o otlela Gautrain.





Letšatšikgwedi:





Ke ile lebenkeleng.

Ka bona **mollo** ka lebenkeleng.

Borasetimamollo ba kitimela mo go lego mollo.

Ba dirišitše llere ye telele le **lethopo** le letelele.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

ile
kitima
diriša

llere	le thopo	bole tše
lla	mathomo	sepe tše
mollo	mathudi	name tše

Ngwalolla.

A re ngwaleng



S S

S S

Ngwalolla lefoko.

A re ngwaleng



Ba kitimela mollong.



A re ngwaleng

Thala seswantšho sa koloi ya setimamollo. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.






A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka seo se diregago diswantšong tše.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga diswantšhe tše.



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diret e mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.


ile	Ba kitimile ge ba bona mollo.
et e	Ba sepetše maabane
ile	Ke hlapile diatla
et e	Ke nametše pese
ile	Ba rakile mpša





Lapologa


Thuša rasetimamollo go fihla mo go lego mollo.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng


Maabane Ann o ile le Oketšo sekolong.

Ba **ralokile** kgati kua lepatlelong.

Ba **fofile** kgati gantši.

Ba **hlapile** diatla.

Ba **ratile** dijo tša bona tša letena.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

ratile
fofile
hlapile

ratile	fihlile	ralokile
fofile	romile	bolokile
hlapile	ragile	gorogile

Ngwalolla. A re ngwaleng



t t

T T



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša seo o se ratago kua sekolong. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.

Se re se dirago kua sekolong



A re direng
Thala
seswantšho sa

mogwera wa gago wa kua sekolong.

Ngwala lefoko o bolele gore ke ka
lebaka la eng o mo rata.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Ngwala seo bana ba se dirago
sekolong. Diriša mantšu a go go thuša.

opela



bala

ngwala

raloka



Ann o a _____ . Oketšo le Ann ba a _____ .



Tumišo o a _____ . Tumišo o a _____ .



Lapologa

Thala mothalo go ba thuša gore ba tsebe gore ba ya kae.

Ke nyaka malekere.



Mogoroši

Ke a babja.



Ann

Leino la ka le a opa.




Tumišo

Ke nyaka go ithuta.



Boati




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




BOOKELO

Ge sekolo se tšwele



A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng



Re ralokile lepatlelong.



Re dirile mošomo wa gae.



Re hlapile.

Re kamile meriri ya
rena.

Re ile malaong.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

apeile
romile
bofile

hlapile	ralokile	romile
dirile	fihlile	apeile
kamile	bofile	kgomile



Ngwalolla. A re ngwaleng



U U

U U



A re ngwaleng

Thala seswantšho go laetša se o se dirago ge sekolo se tšwele.
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mabedi ka seswantšho.



Opela koša ye.

A re direng

Naledi yela
Ya maruberube
Rubella tlase
Ke yo nwa meetse
Meetse ga a gona
A nwelwe ke Kgaupe
Kgaupe ga ke mo rate
Ke rata Mašilwane!



Dira nke wena le
mogwera wa gago
le Berenyana
le Mothogauta.
Boledišanang gore ke
mang yo a tla bago
Berenyana le mang yo
a tla bago Mothogauta.
Bonang gore ke mang
yo a ka balago mantšu a
ka lebelo. Berenyana e
swanetše go bala mantšu
ka moka gore a e thuše
go hwetša tsela ya go
ya gae. Mothogauta o
swanetše go bala mantšu
ka moka go mo thuše go
hwetša tsela ya go ya
gae.

Lapologa





Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



ile	Maabane ke ile sekolong ka maoto.
fetile	Ke fetile mpša ye kgolo e bogola
fofile	Ke fofile legora ka gobala
fihlile	Mogwera wa ka o fihlile a nthuša
hlapile	Ke hlapile gape kua sekolong





Lapologa

Hlopha mantšu a, go ya ka medumo ye e khalarilwego gomme o a ngwalolle ka mapokising a medumo a maleba.

hlola

thala

tlala

tsena

tsela

tšela

thaba

tsebe

thiba

phefo

hlama

tlola

hloma

tlema

tseba

tlala

tšola

thoma

tšona



ts

th

tl

tš

hl

ph

ts


th

tl

tš

hl

ph



Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disetwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago
le balapa.

Wena Bere
ya go seleka.

Thušang! Ga ke
kgone go tšwa.



Wena Bere
ya go segiša.


4) Ka letšatši le lengwe todi ya Wini
e be e fedile. A latswa maragwana
a pitša ya gagwe gomme hlogo ya
gagwe ya swarega.

O lle todi ye
ntši kudu.

O tla swanelwa ke go
leta beke go fihla ge
o sesefetše. Ke gona
re tla kgonago go go
ntšha.



13) Ya ba Wini o tantšwe fao moleteng
beke ka moka. O be a sa kgone go
tšwa goba go tsena.




GOGA! GOGA!


16) Wini a tšwa ka go phosoga.
Na o ile a dira eng? O ile a
kitima gore a yo nyaka todi.
Mala a gagwe a be a lla.



Bere Wini e tantšwe




E re ke go
balele kanegelo.



14

Ba ke bagwera ba ka.



3

Leina la ka ke Wini Poo.
Ke rata go ja todi ya nose.



Mala a Wini a dula a swerwe ke
tlala ya todi ya nose.

O se ke wa
tshwenyega. E se kgale
o tla ba o lokologile.

Bagwera ba Wini
ba ile ba tla go mo
etela letšatši le
lengwe le le lengwe.
Boati le Chris ba
mmalela dikanelegelo.

2

15

Thušang!
Ke tantšwe.

Botša Mmutla gore a go
kgorometše.

Goga!



Goga ka
maatla!

Thušang! Ga
ke kgone go ya
tlase.

Wena Bere
ya go seleka.

Wena Bere ya
go segiša.

Ka letšati le lengwe Wini a namela
mohlare gore a rafe dinose ka
phagong. Kala ya robega gomme a
swarega mohlareng.

12

5


Ke nyaka go etela
Mmutla. O na le todi ye
ntši.



Lehono Wini o ile go etela
Mmutla ka moleteng wa
wona. Ga se a ka a kgon
go fihla lebating.

8

9



A re thušeng Wini!
Dinose di tla mo loma.

Phula palune gomme o
tla kgona go theoga.

Wini o be a le mathateng
letšatši le lengwe le
le lengwe.

6




Ke rata todi ye.
Ke jele fela
mapotlelo a
lesome a yona.

O feditše todi ya ka ka
moka. E fedile ka moka.



Wini o jele todi ka moka ya
Mmutla. Mala a gagwe a be a
tletše kudu.

II



Thušang! Ga ke
kgone go tloga mo
dinoseng.


10

7



A re direng


Thala seo o ratago go se dira le bagwera ba
gago ka morago o ngwale mafoko a mabedi
ka ga sona.

A large rectangular area with three horizontal blue lines for handwriting practice, enclosed in a light orange border.



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



Go a fiša.



Go a tonya.

Letšatši la go fiša

Letšatši la go tonya



Go na le moyo.



Pula e a na.

Letšatši la phefo

Letšatši la pula



A re baleng

Tlang bana tlang tlang, Tlang re yo thutha.

Letšatši le hlabile. Lehono go foka phefo.

Marega ke ona. Go tonya tonyi.


Mantšu a tlwaelo

thula
fofa
tonya



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

thutha	tonya	hlabile	tlang
thula	tonyi	hlapile	tlaba
thuba	bonya	hlomile	tlala



V V

Ngwalolla.



V V



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Go thutha go bose.



A re direng

Thala seswantšho sa boso bjo
o bo ratago. Ngwala lefoko ka
seswantšho sa gago.

Boso bo bjang?



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.







A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.

fiša

apogile

na

foka

bose


Tumišo o rata kudu ge go

Boati ga a rate ge pula e e

Ann o fofiša khaete ge phefo e

Tumišo le Sam ba rata go thutha ge go

Lehono boso bo



Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diret e mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.


iša	Ann o fof khaete.
ng	Tlang bana tlang tlang
ny	Go tonya tonyi
th	Rena re thutha ge go fiša
tš	Letšatši le hlabile



Lapologa

Dira sediko se sehubedu go diaparo tše o di aparago ge pula e ena.
Dira sediko se setalalerata go diaparo tše o di aparago ge go fiša.
Dira sediko se setalamorogo go diaparo tše o di aparago ge go
tonya. Thala mothalo go tloga go diaparo go ya go mantšu a
maleba.





Oketšo le Ann ba ka gare ga ledimo.

Bona ba tšhogile.

Ba kitimela ka ntlong ya bobona.

Ba **thapile**.

Ba a roromela.

Mpša Ben e kitima le bona.





A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

**bona
thapile
tšhoga**

thapile	tšhoga	tsena
thibile	tšhaba	tseba
thubile	tšhoša	tsela



W W

Ngwalolla.

A re ngwaleng



W W



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Pula e ba thapišitše.



A re direng

Thala seswantšho sa ledimo. Ngwala mafoko a mararo ka ga seswantšho sa gago.

Tše dingwe gape ka ga boso



Are direng

Feleletša diswantšho tše gomme o ngwale ka lentšu la maleba. Diriša mantšu a, go go thuša.



Ke seruthwana. _____
o apere roko ye serolane.

Pula e a na. _____ ke
swere samporele sa go ba le
bohubedu le botala.



Go a fiša. _____ baj
aesekhirimi.



Go a tonya. _____ re rwele
mengatse ye metalalerata.

rena
nna
yena
bona



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala ka mantšu. Re go diretše mohlala.
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.



Yena	Yena o apere roko ye serolane.
Nna	ke na le mpša
Bona	ke bašemane
Rena	re bapala kgwele ya maoto

mošemane

mosetsana



A re ngwaleng

Na o mošemane goba mosetsana?



Nna ke



Lapologa

Lebelela lenaneo la ka tlase. Le bale le mogwera wa gago. Na diswantšho tše dinnyane di re botša eng?

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bolela le mogwera wa gago gomme le arabe dipotššo tše. Ngwalang dikarabo tša lena.



Ke ka la bokae mo letšatši le bego le hlabile?	
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka?	
Ke ka la bokae mo phefo e bego e foka le maru a thibile?	
Ke ka la bokae mo pula e bego e ena?	

Thala boso bja matšatši a mahlano a a latelago a sekolo. Thoma ka lehono. Tšwela pele go fihla o tladište lenaneo ka moka.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Ke selemo.



Ke marega.




A re baleng

Na o rata sehla sefe?
 Marega ke a roromela.
 Ke rata selemo.
 Ke kitimela letamong.
 Ke rata go **thutha**.
 Ke khutša ka **tlase** ga mehlare ye metalana.



Ke lehlabula.



Ke seruthwana.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

Mantšu a tlwaelo

swana
swara
swiela

thutha	tlase	swana	sehlaga
thoma	tlema	swara	sehlare
thiba	tlela	swiela	sehla



Z Z

Ngwalolla. A re ngwaleng




Z Z



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



Ke thutha selemo.



A re direng

Thala seswantšho ka
ga sehla se o se ratago.
Ngwala lefoko ka
seswantšho seo.

Matšatši, dibeke le dikgwedi



A re boleleng

Lebelala khalentara gomme o bolele le mogwera wa gago ka seo o se bonago.


Dibatsela

Lamorena	Mo upologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re ngwaleng

Ngwala dikarabo tša dipotšišo tše.



Na khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Na go na le matšatši a makae kgwedding ye?

Na letšatši la pele ke lefe?

Na letšatši la mafelelo ke lefe?

Na go na le maLamorena a makae?

Na go na le maLabohlano a makae?



A re ngwaleng

Bala mafoko. Feleletša ka mantšu. Re go diretše mohlala. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

Re thutha **selemo**.

Go tonya kudu

Matlakala a wa

Dinonyana di phaphaša

Ga re ye sekolong ka

marega

selemo

seruthwana


Mokibelo



Lapologa

Diphoofolo ke diphedi.
Dimela le tšona ke
diphedi. Dilo ka moka tše
di phelago di nyaka moyo,
dijo le meetse gore di
phele.

Botša mogwera wa gago
gore go na le diphedi tše
kae mo seswantšhong se.
Di direle sediko.



Ngwala sehla seo se laetšwago mo seswantšhong.




Re na le serapana sa merogo.

Re ja ya go **tšwa** ka serapaneng.

Re **bjala** dinawa le dikherote.

Re **hwetša** mae a dikgogo.






Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tšwa	hwetša	bjala
tšwela	hwela	bjoko
tšwafa	hwa	bjale



X X



Ngwalolla.

A re ngwaleng



X X




A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.



A re ngwaleng

Thala sediko se
sehubedu go dienywa,
se setalalerata go
merogo. Ngwala
lefoko ka seenywa
goba merogo ye o e
ratago.





A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka seo Ann le Oketšo ba se dirago.



A re ngwaleng

Bala mafoko. Ngwala mantšu. Re go diretše mohlala.
Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

bjala

nošetša

tšhese

ditala

bjang

Oketšo le Ann ba **bjala** dikherote le dinawa.

Dibjalo ke tše _____

Ba sega _____

Re hwetša _____ go tšwa maswing

Ba _____ dibjalo ka mehla



A re ngwaleng

Tlatša dikgoba ka mantšu a.

dikherote

ditamati

dinawa

Oketšo le Ann ba bjetše



le



Gape ba bjala le




A re direng

Sega diswantšho tše di lego kua tlase mo letlakaleng. Di phare mafelong a maleba mo tšhateng. Bala gore go na le diswantšho tše kae seholopheng se sengwe le se sengwe. Ngwala karabo ya gago mafelelong a kholomo ye nngwe le ye nngwe.




						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>





Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.






A rebaleng

Re bona tlou ye kgolo.

Tau e na le meno a bogale.

Lepogo le kitima ka lebelo le legolo.


Digwagwa tše dinnyane le mebutla di kitima go
putla mabjang le mehlare.



Tlotlontšu



A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

tlou	thutlwā	pitsi	khudu
tlola	tholo	motse	khula
tloga	thula	botse	khutšo




Nawalolla.

Are nqwalenco



Are ngwaleng

Thala seswantšho ka ga sehla se o se ratago.
Nqwala lefoko ka seswantšho seo.



Diphooftolo tša lešoka



A re direng

Mamaretša dikarolo tše di fapanego tša diphooftolo.
Diriša mantšu a, go go thuša.

leoto



pogo

mosela

tsebe

leihlo

molomo



A re ngwaleng

Na phoofolo ye nngwe le ye nngwe e na le tše kae? Ngwala dinomoro.

Tlou

maoto



mahlo

ditsebe

mosela

pogo

molomo



Mmutla

maoto

mahlo

ditsebe

mosela

pogo

molomo



A re ngwaleng

Nomora mafoko go ya ka tatelano ya maleba gore a re fe kanegelo.

Re sepela ka pese ge re eyo **bona** diphoo folo.

bona

e ya lešokeng la diphoo folo.

kgolo

boela

Re _____ gae.

phooko

Ke moka tau e kitimiša _____.

pese


Re bona tau ye _____.




Lapologa

Feleletša go thala seswantšho. Swaya selo go laetša gore o feditše go se thala.

Thala letšatši.	<input checked="" type="checkbox"/>
Thala kwena e le ka nokeng.	
Thala khudu e le kgauswi ga leswika.	
Thala mapidibidi a 3.	
Thala phooko e enwa meetse.	
Thala tau e le kgauswi le sethogwia e lebeletše phooko.	





Šaka e na le meno a magolo.

Hlapi ye nnyane e khuta maswikeng.

Tolfeine e thuthela godimo gore e **hwetše** moyo.

Oktophase e na le maoto a 8.

Leruarua ke phoofolo ye kgolokgolo ya ka lewatle.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Bjale ngwala mafoko a mabedi ka pukung ya gago ya go ngwalela, o šomiše mantšu a ka lepokising la tlotlontšu.

leino	hlapi	hwetša	tšela
leina	hlano	hwela	tšona
leihlo	hlapa	hwa	tšola

hwetša
thuša
sepela
tlase



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.




Šaka e šisinya sekepe.




A re direng

Thala seswantšho sa phoofolo ya ka lewatle.
Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.



A re direng

Kopanya marontho go feleletša seswantšho se. Se khalare.



Na ke eng?



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a. Ngwala khutlo mafelelong a lefoko.

sekepe

hlapi

hlapijeli

hlapinaledi

Šaka



Se ke

Se ke

Se ke

Se ke

Se ke






Medumo

Bala mafoko. Nyaka medumo gomme o e direle sediko.
Re go diretše mohlala.

s	Šaka e menola  sekepe.
tšh	Tšhese ke sejo se se loketšego mmele.
ng	Na ke eng seo?
th	Re be re thutha re sa boife.
tšw	Re tla tšwela pele gosasa.



Lapologa
Thuša bana go swara
hlapi. Ka tlase ga hlapi,
ngwala gore ke mang a
tantšego hlapi.





A re boleleng


Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.

Ke nyaka go bona
lefase.



Ditlou ka moka di be di eja. Bubu, ngwana wa tlou, o ile a tlogela balapa la gabo. O ile a sepela, a sepela, a sepela a ba a sepela. Ga se a kwa ge ba mmitša.

Na ke tau? Na ke wa leloko
la gago?



Aowa. Ga o na meno a magolo.

O ka se kgone go rora.
O swanetše o ye go mmago.

Go se go ye kae a gahlana le tau.

Aowa. Ga o kgone
go thutha. O
swanetše go ya go
mmago.




Na ke kubu?
Na ke wa leloko la gago?

A tloga, a
theogela nokeng.
Bubu a gahlana le
kubu.

Aowa. Lebelela molala
wa gago wo mokopana. O
swanetše go ya go mmago.

Na ke wa leloko la gago?
Na ke ngwana wa gago?



Na ke wa leloko la gago?

Aowa. Ga o sepele o rwele ntlo ya gago ka mokokotlo.
O swanetše o ye go mmago.



A sepela, a sepela go fihla a gahlana le thutlwa. A iša molala godimo gore a bone thutlwa.

A sepela, a sepela go fihla a kgopša ke khudu. A lebelela tlase, tlase a bona khudu.


Aowa. Ga o kgone go fofa. O swanetše o ye go mmago.

Na ke wa leloko la gago?



Bubu a thoma go lla.
A sepela, a sepela gomme a gahlana le phuti.

Bubu ngwana wa tlou o a timela




Bubu a rotošetša mahlo godimo gomme a bona nonyana ye kgolo e kotame mohlareng.

Bubu o be a le noši. A napa a bona Lepogo ka sethokgweng. Lepogo le be le kitima ka lebelo le legolo.




Bubu a bona pitsi.



Kwena e be e nyaka go
dira Bubu dijo tša yona tša
letena.

Ka nako yeo mmago Bubu a bona ngwana
wa gagwe Bubu. A mo goga ka mosela
go mo ntšha ka nokeng.



Ke nna
tlou.

Go tloga letšatši
leo Bubu ga se a ka
a katoga balapa la
gabo. O be a tseba
gore ga se yena tau
goba kubu. Ga se
yena thutlwa goba
khudu goba phuti.
Ga se yena nonyana
goba lepogo goba
pitsi. Ebile ga se
yena kwena. Ke yena
Bubu. Ke wa leloko la
ditlou.



O yo bohlokwa.

Mmele wa gago o bohlokwa.

Mmele wa gago ke wa gago fela!



**GO SE BE
MOTHO**
yo a
kgwathago
Maponapona
a gago.

**O swanetše go botša yo mongwe ge
motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.**

**O swanetše go botša yo mongwe ge motho
yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o
sa nyakego go di dira.**

**Bao o swanetšego go ba leletša
mogala ge o nyaka thušo:**

**Mogala wa Tšhireletšo ya
bana: 0800 05 55 55**

**Mogala wa Maphodisa wa
Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111**

**Mogala wa Maphodisa wa
tšhoganyetšo: 10111**

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tšhireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363





Katse

le

legotlo

di

eme

tseleng.

Ke

duma

ge

nkabe

ke

na

le

hlapi.

Re

rata

go

bapala

ka

ntle.

Go

bose

kudu

go

bapala

phakeng.

Rena

re

kitima

ka

lebelo.

Boati

o

ile

lebenkeleng.

Ba

bala

puku

ye

koto.

letlakala 3

letlakala 7

letlakala 11

letlakala 15



letlakala 19

letlakala 23

letlakala 27



Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

